

**PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)**  
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑)

**Es un país de mar e de montanha  
E de camins de grand solelh  
De Mediterranèa a la Mar Granda  
E d'Alps als Pirènèus**

**Un país de frigola, de lavanda  
De figas e de mèl**

**Cantarai totjorn ma Tèrra Occitana  
Mon país, mon joièl**

**Es un país a las marchas d 'Espanha  
D'olius, de vinhas, e de pastèl  
Un país blau, un país de cocanha  
Liure coma l'aucèl**

**C'est un pays de mer et de montagne  
Et de chemins de grand soleil  
De la Méditerranée à l'Océan  
Et des Alpes aux Pyrénées**

**Un pays de thym, de lavande  
De figues et de miel**

**Je chanterai toujours ma Terre Occitane  
Mon pays, mon joyau**

**C'est un pays aux marches de l'Espagne  
D'oliviers, de vignes et de pastel  
Un pays bleu, un pays de cocagne  
Libre comme l'oiseau**

**Dins la frescor de cada matinada  
Dins la dolçor del ser**

**Cantarai totjorn ma Terra Occitana  
País de grand solelh**

**Es un país de fada tramontana  
E de camins de libertat  
Ont se passeja la lenga mairala  
De ciutat en ciutat**

**Dins l'aire clar, portat per las campanas  
L'accent tinda plan bèl**

**Cantarai totjorn ma Terra Occitana  
O mon país rebèl**

**Es un país d'onor e de paratge  
De fièrs castèls crincats al cèl  
E de battestas que menèron los reires  
Per semenar lo blat novèl**

**Dans la fraîcheur de chaque matinée  
Dans la douceur du soir**

**Je chanterai toujours ma Terre Occitane  
Pays de grand soleil**

**C'est un pays de folle tramontane  
Et de chemins de liberté  
Où se promène la langue maternelle  
De cité en cité**

**Dans l'air clair, porté par les cloches  
L'accent sonne bien beau**

**Je chanterai toujours ma Terre Occitane  
Ô mon pays rebelle**

**C'est un pays d'honneur et de vertu  
De fièrs châteaux perchés au ciel  
Et de batailles que menèrent les aïeux  
Pour semer le blé nouveau**

**Es aquí que s'aluquèt la flama  
Pertot s'expandirà**

**Cantarai totjorn ma Tèrra Occitana  
Que jamai plegarà**

**Es un país de mar e de montanha  
E de camins de grand solelh  
De Mediterranèa a la Mar Granda  
E d'Alps als Pirènèus .**

**Un país de borietas amagadas  
E de vilatges cocarèls**

**Cantarai totjorn ma Tèrra Occitana  
Mon país, mon joièl**

**C'est là que s'alluma la flamme  
Partout elle se propagera**

**Je chanterai toujours ma Terre Occitane  
Qui jamais ne pliera**

**C'est un pays de mer et de montagne  
Et de chemins de grand soleil  
De la Méditerranée à l'Océan  
Et des Alpes aux Pyrénées**

**Un pays de fermettes cachées  
Et de villages coquets**

**Je chanterai toujours ma Terre Occitane  
Mon pays, mon joyau**

**CHRISTIAN ALMERGE EST ACCOMPAGNÉ SUR SCENE PAR LE GROUPE TEST (ERIC VOGEL, DANIEL GARRIGUES, JEREMY TRILLERO.)**

**Conception réalisation Jean Delage**

© 2016 Jean Delage

dimars 7, junh de 2016

Page 3